

# Kokende na nganda

## Å gå på kafé



 Espen Stranger-Johannessen

 Aakanee

 Paul Fuila

 2

 Lingala  / nynorsk

Boran na mwana na ye ya mwasi babimi mpo  
na kotambola.

...

Boran og dottera hans går ein tur.



Bakomi na nganda, mpe bakoti.

...

Dei kjem til ein kafé, og går inn.



Na nganda, mosali ya nganda alakisi bango  
esika ya kovanda.

...

I kafeen viser kelneren dei eit bord.



Boran asengi kafé.

...

Boran bestiller ein kaffi.



Mwana na ye ya mwasi asengi masanga ya sukali.



...

Dottera hans bestiller ein brus.



Mosali ya nganda amemeli bango oyo basengi.

...

Kelneren kjem med det dei har bestilt.



Atie masanga ya sukali na kopo.

...

Han heller brusen i eit glas.



Ameli masanga ya sukali.

...

Ho drikk brusen.

Boran atie sukali na kafé na ye.

...

Boran tar sukker i kaffien sin.



Abaloli kafé.

...

Han røyrrer i kaffien.





Ameli yango.

...

Han drikk han.

Boran asengi ntalo ya kofuta.

...

Boran ber om rekninga.



Afuti mosali ya nganda.

...

Han betaler kelneren.



Boran na mwana na ye ya mwasi babimi na nganda.



...

Boran og dottera hans drar frå kafeen.



## LIDA Stories

[lidastories.net](http://lidastories.net)

### Kokende na nganda

#### Å gå på kafé

 Espen Stranger-Johannessen

 Aakanee

 Paul Fuila (ln), Espen Stranger-Johannessen (nn)

